

L'ERBA D'AGRAM – Joan BODON et Barrut

L'èrba d'agram, ieu l'ai culhida
Sus la cròsa del paure mòrt.
Marrida grana, ieu l'ai brandida
Als quatre caires del meu òrt.

Que venga patz, que venga guèrra,
Semeni, ieu, l'èrba d'agram.

Es sus la talvèra qu'es la libertat,
La mòrt que t'espèra garda la vertat.
Cal sègre l'orièira, lo cròs del valat,
Grana la misèria quand florís lo blat.

Estelas sens luna ne veirem la fin:
Ne perdrem pas una, cercam lo camin.
Lo cèl tot s'engruna del ser al matin,
La bèstia feruna pudis lo canin.

Es sus la talvèra qu'es la libertat.
D'orièira en orièira pòrta la vertat.
La vida t'espèra de cròs en valat:
Bolís la misèria quand grana lo blat.

Al vòstre sègle de l'aram,
Semeni ieu l'erba d'agram

E lo grand vent de la misèria
L'escampilha sus la mia tèrra.

Le chiendent, moi je l'ai cueilli
Sur la fosse du pauvre mort.
Mauvaise graine je l'ai brandie
Aux quatre horizons de mon champ.

Vienne la paix, vienne la guerre,
Moi, je sèmerai le chiendent.

C'est sur la lisière qu'est la liberté,
La mort qui t'attend garde la vérité.
Il faut suivre la bordure, le creux du
fossé,
Graine la misère quand fleurit le blé.

Étoiles sans lune, on en verra la fin.
On n'en perdra pas une, on cherche le
chemin.
Le ciel tombe se morcelle, du soir au
matin,
La bête sauvage pue le chien.

C'est sur la lisière qu'est la liberté,
D'orée en orée va la vérité.
La vie t'attend, de combe en vallée :
La misère bout quand graine le blé.

Et dans votre siècle de fer,
Moi, je sèmerai le chiendent.

Et le grand vent de la misère
L'éparpillera sur ma terre.